

2021 - 2023

NZUDZANYO NA NDONDANGUDO (TRACKER) ZWA PUŁANE DZA U FUNZA DZA NWAHA (ATP) DZA U FHAŁULULA



GIREIDI YA 3 THEMO YA 2

Ri thusa vhadededzi na vhagudi u pandamedza tshifhinga
tsho lwozweaho, vha ḥalukanye tshoħhe magudiswa
maswa na u nwa zwikili zwiswa zwa matshelo.



- Kha vha vhe na nzhele uri phurogireme yo vhekanywaho ya u guda ya Tshivenda tsha Luambo lwa Hayani i no katela na pułane dza ngudo dza ɖuvha na ɖuvha, bugu khulwane, mabammbiri a mishumo a u vhala na zwiko zwa kijasirumu zwi a kona u dauniloudiwa kha www.nect.org.za
- Heyi ndi ‘website’ ya mahala, ngauralo, a vha shumisi data kha u daunilouda.
- Liñwalwa ili li nga shumiswa li lothe li si na phurogireme yo tou vhekanywaho ya u guda.



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL
EDUCATION
COLLABORATION
TRUST

Read to Lead
A Reading Nation is a Leading Nation

2030
NDP

Nzudzanyo na Ndondangudo (Tracker) zwa Pułane dza u Funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho

**Luambo Lwa Hayani:
Tshivenda**



Gireidi ya 3 Themo ya 2



Zwi re ngomu

| | |
|---|-----------|
| Marangaphanda | 1 |
| Thodea dza Pułane dza U funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho | 2 |
| Zwikili zwa Luambo lwa Hayani (HL) | 2 |
| Magudiswa a Luambo lwa Hayani | 2 |
| Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila | 2 |
| U thoma Rothini ya U guda Luambo (U vhala na U nwala) | 6 |
| Rothini yo Anganywaho ya Vhege ya Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo | 7 |
| Nyito dzo Anganywaho dza Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (dzi no fusha thodea dza ATP) | 8 |
| Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila | 18 |
| Phurogireme ya NECT ya Foniki: Tshivenda Luambo lwa Hayani | 19 |
| Muhanga wa Nzudzanyo na Ndondangudo | 23 |
| Thero ya 1 | 24 |
| Thero ya 2 | 26 |
| Thero ya 3 | 28 |
| Thero ya 4 | 30 |
| Thero ya 5 | 32 |
| Phurogireme ya U linga | 34 |
| Mutevhemučoli: Luambo lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (FP) | 34 |
| U linga Vhukoni | 36 |
| U shumisa Rubiriki | 36 |
| Tshandulelo | 37 |
| U linga Vhukoni: Khadi ya Tshikoro | 38 |
| Gireidi ya 3 Themo ya 2: Mushumo wa U linga ha Fomača wa Sambula | 39 |



Marangaphanda

Ha Vhadededzi/Vhagudisi Vha Vhuimo ha Muteo,

Dwadze ja COVID-19 lo ri sia ri na khaedu khulu kha zwa pfunzo. Musi ri tshi khou humela kha ‘u funza ho doweleaho’, rothe ri tea u shuma nga vhułali na nga mafulufulu u itela u vha na vhułanzi uri ri vhuyedzedza sisiteme yashu tshiimoni tshayo.

Hezwi zwi do vha na ndeme khulwane kha vhuimo ha muteo, hune vhana vha guda zwikili zwa muteo/murango zwa u vhala na u ñwala. Afrika Tshipembe li lila uri vhone vha lingedze nga nungo dzothe u shomedza vhagudi vhavho nga zwikili two raloho, u itela uri vha si tou guda fhedzi u vhala, vha khunyeledze vha tshi vho kona ‘u vhalela u guda’.

Liñwalwa ili lo itelwa u vha thusa u swikelela tshipikwa hetshi. Musi vha tshi shumisa pułane iyi vha tshi tevhedza sisiteme (tevhekano ya zwithu), ri na fulufhelo ja uri vha do kona u lulamisa zwe zwa khakhiswa nga u xelewla nga tshifhinga tsha u funza na u guda, vha vhuyedzedza vhagudi vhavho kha levele yo vha teaho.

Ri khou dzula ro vha livhutshela u qimisela havho u shuma, u digana na u shumesa he ra lavhelela kha vhone.

A zwi timatimisi uri vha khou fhałta lushaka.

Ri vha tamela mashudu kha themo ino,

Thimu ya NECT



Thodea dza Pułane dza U funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho

- Hu na vhege dza 10 kha ATP dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho dza DBE dza Themo ya 2.
- Kha saikili iñwe na iñwe ya vhege 5 x2, zwiteñwa (zwipiða) zwoþhe zwa u guda luambo (u vhala na u ñwala) zwi tea u funziwa nga ndila i tevhelaho, hu tshi shumiswa tshifhinga tsha fhasisa tsho avhelwaho:

| KUAVHELE KWA TSHIFHINGA TSHA FHASISA KWA CAPS | GIREIDI YA 1 | GIREIDI YA 2 | GIREIDI YA 3 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| U thetshesela na U amba | Minete ya 45 | Minete ya 45 | Minete ya 45 |
| U vhala na Foniki | Awara dza 4 na minete ya 30 | Awara dza 4 na minete ya 30 | Awara dza 4 na minete ya 30 |
| Muñwalo | Awara ya 1 | Minete ya 45 | Minete ya 45 |
| U ñwala | Minete ya 45 | Awara ya 1 | Awara ya 1 |
| GUÑE | AWARA DZA 7 | AWARA DZA 7 | AWARA DZA 7 |

Zwikili zwa Luambo lwa Hayani (HL)

- ATP dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho dza HL dzo dzudzanywa uri dzi sumbedze vhadededzi zwikili zwine vha tea u fhaþa kha tshiteñwa (tshipida) tshiñwe na tshiñwe tsha luambo.
- Zwi na ndeme uri vha dzhiele nzhele uri kha vhege dziñwe na dziñwe mbili, zwikili zwine zwa tea u aluswa zwi anzela u fana kha tshiteñwa tsho tiwaho, ngauralo, hu na u dovholola hunzhi u itela u alusa na u khwaþhisa zwikili.

Magudiswa a Luambo lwa Hayani

- Kha vhege dziñwe na dziñwe mbili, vhadededzi vha tea u nanga ther.
- Ndi theroyeneyi ine ya þalusa magudiswa a saikili.
- Sa tsumbo, arali mudededzi / mugudisi a nanga ther ya '**Roþhe ri a dzhena tshikolo**', zwi amba uri magudiswa oþe a tea u yelana na theroyi, hu tshi katelwa:
 - a Divhaipfi** ine ya khou funziwa, tsumbo: **vhala; þumanya; vhambedza; guda; Tshaina; gireidi ya u thoma**, nz.
 - b Zwidade kana nyimbo** dzine dza funziwa, tsumbo: **Tshikolo tshi tshi bva**
 - c** Tshitor tsha **u vhala khathihi na vhagudi** tshi no khou vhaliwa, tsumbo: Tshitor tshi re na þohohi no ri: **Gireidi ya Vhuraru Afrika Tshipembe na Tshaina**
 - d Nyito ya u ñwala** ine vhagudi vha tea u ita, tsumbo: **Ñwalani pharagirafu mbili nga zwine vhagudi vha Afrika Tshipembe na Tshaina vha ita.**

Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila

- Phurogireme ya foniki na u vhala ha tshigwada hu na u sumbiwa ndila, ndi one magudiswa e oþe ane a si yelane na ther.

- U itela u kona u guda u vhala, vhagudi vha tea u gudiswa mibvumo ya luambo i tshi tou tevhekana nga ngona, khathihi na u i vanga na u i fhandekanya.
- U bva afho, vha tea u ita ndowendowe ya u vhala maipfi na zwiṭori vha tshi shumisa ndivho yavho ya mibvumo (foniki) kha u bula maipfi.

Kha ri vhone uri ndi zwikili zwifhio na magudiswa afhio zwe zwa dodombedzwa kha ATP ya Gireidi ya 3 Themo ya 2:

| MANWELEDZO A ATP YA U THIVHA TSHIFHINGA TSHA U FUNZA TSHO LOZWEAHO: GIREIDI YA 3 THEMO YA 2 | |
|---|--|
| U THETSHELESA NA U AMBA | |
| Mugudi: | |
| <p>1 U amba nga ha tshenzhelo dzawe, sa mafhungomitei (nyusi), a tshi bula vhudipfi hawe na u ṭahisa mihibumbulo.</p> <p>2 U thetshelesa zwiṭori, zwirendo na nyimbo a ita na u bula vhudipfi hawe, a ḥea na zwiitisi.</p> <p>3 U thetshelesa thevhekano ya ndaela dzo serekahao na u fhindula nga ngona.</p> <p>4 U shumisa ḥohohya tshiṭori na zwifanyiso kha u bvumba zwi no ḥo bvelela.</p> <p>5 U ita mukumedzo wa oraļa a tshi ḥalutshedza na u vhambedza tshithu.</p> <p>6 U wanulusa tshiitisi na mvelelo kha tshiṭori a tshi shumisa maṭanganyi a no fana na ‘ngauri’.</p> <p>7 U dzinginya thandululo dza thaidzo.</p> <p>8 U shumisa luambo kha u sedzulusisa na u ṭala, sa tsumbo: u anganya kana u dzinginya kuhumbulele kuńwe who a tshi shumisa ‘arali’... ‘zwi amba uri’.</p> <p>9 U vhudzisa mbudziso dza u bvisela zwithu khagala, u pulana na u wana mafhungomatsivhudzi malugana na nyito.</p> <p>10 U a anetshela zwiṭori zwipfufhi zwi re na puloto i sa kondji na vhaanewa who fhambanaho.</p> <p>11 U sengulusa, a vhambedza na u vhekanya mafhungomatsivhudzi a no fana na a kuļele kwa ḥwana na kwa ḥohoh.</p> <p>12 U a thetshelesa na u nyanyulwa nga miswaswo na thai.</p> <p>13 U shela mulenzhe kha therisano ya tshigwada ya kiļasi, khathihi na u ṭahisa mihibumbulo.</p> | |

| FONIKI | |
|---|--|
| Tsivhudzo ya mudededzi / mugudisi: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha vhe na vhuļanzi uri vha fhaṭa na u ḥukukanya maipfi: <ul style="list-style-type: none"> • Nga kubulelwe (u ḥalukanya mibvumo) • Nga kubulelwe na nga u vhona (foniki) | |
| Mugudi: | |
| <p>1 U ḥalukanya na u shumisa mibvumo i re na mutevhetsindo.</p> <p>2 U fhaṭa maipfi a maļedere mararu, maņa na maṭanu a tshi shumisa themba dzi no shuma dzi mbili na pfaldothedzi no shuma dzi mbili.</p> <p>3 U peleṭa maipfi nga ngona a tshi shumisa ndivho yawe ya foniki.</p> <p>4 U ḥalukanya na u vhala: <ul style="list-style-type: none"> a U pfesesa uri maipfi a a shumisa mubvumo muthihi u tshi ḥidovholola, tsumbo: b Ipfī tshanda li na mibvumo ya sumbe t-s-h-a-n-đ-a. Mubvumo a u khou ḥidovholola. c U kona u ḥivha na u bula mařwe maļedere a alifabethe nga maandža a dzina įawę. Tsumbo: Dzina įanga ndi pfi Ndifelani, li thoma nga lederezanzi ‘N’ ħedzi li thoma nga mubvumo ‘nd’. d Pfaldothe ntswa dzi no shuma dzi mbili na themba ntswa dzi no shuma dzi mbili dze dza funziwa kha Gireidi ya 3. </p> | |

MUŃWALO

Mugudi

- 1 U shumisa zwishumiswa (thulusi) zwa muńwalo nga ndila yo teaho.
- 2 U ñwala mafhongo a no vhalea nahone nga ngona musi a tshi tou ganndisa kana a tshi tou pomba.
 - *Lushaka lwa kuńwalele lu ðo  aluswa nga mbekanyamaitele (pholisi) ya muńwalo ya tshikolo kana mbekanyamaitele ya vundu (phurovintsi).*
- 3 U vhumba małeđeredanzi na małedere matku nga ngona nga muńwalo wa u  umekanya / bađekanya kana wa u pomba.
- 4 U kopa (transcribe) maipfi na mafhongo nga ngona nga muńwalo wa u  umekanya / bađekanya kana wa u pomba.
- 5 U kopolola maipfi nga ngona a no bva kha zwiko zwe fhambanaho.
- 6 U ñwala nga luvhilo lu no khou engedzea nga muńwalo wa u  umekanya / bađekanya kana wa u pomba.
- 7 U pfukela kha muńwalo wa  umekanya / bađekanya kana wa u pomba kha u rekhoda ho he ha u tou ñwala.

U VHALA HA TSHIGWADA HU NA U SUMBIWA NDILA

Notsi dza mudededzi / mugudisi:

- *Kha vha vheye vhagudi kha zwigwada zwa vhukoni ha u vhala hu no lingana.*
- *Kha vha nange mańwalwa/bugu dza  eve e yo teaho tshigwada tshi we na tshi we.*
- *Kha vha thetshelese musi muńwe na muńwe a re kha tshigwada a tshi vhala e et he vha mu thuse musi a tshi khou vhala.*

Mugudi:

- 1 U vhalela mbiluni na n ha zwi re buguni yawe kha u vhala ha tshigwada hu na u sumbiwa ndila nga mudededzi / mugudisi; zwi amba uri zwigwada zwi vhala tshi ori tshithihi tshi no fana.
- 2 U shumisa foniki, tsenguluso ya zwivhumbeo na zwikili zwa u dikhouda zwi re ngomu ha mańwala, musi a tshi khou vhala.
- 3 U a  ivhea  ito (u  imonithara) musi a tshi khou vhala malugana na u  alukanya maipfi nga u a vhona khathihi na u a psesesa.
- 4 U shumisa zwit irathedzhi zwa u  ikhakhulula musi a tshi khou vhala: u vhalulula; u ita ndowendowe ya ipfi musi a sa athu  i bulela n ha.
- 5 U shumisa nyolo na zwifanyiso zwi re kha mańwalwa a tshi itela u engedza u psesesa.
- 6 U sumbedza u psesesa ndongazwiga zwa u vhala (zwitopo, khoma, zwiga zwa mbudziso na zwigarukela na zwi evhe) musi a tshi khou vhalela n ha.
- 7 U vhala e na luvhilo lu no khou engedzea nahone e na mutsindo.

U VHALA E ET HE (NGA ET HE)

Mugudi:

- 1 U vhala nga et he: bugu dza zwi ori na bugu kha khona ya u vhala ya ki asi dzi re kha  eve e yo tea ya u vhala u wo he.
- 2 U vhalela phathinara yawe n ha.
- 3 U vhala zwe ene mu e a ñwala khathihi na zwa vha we.

U VHALA NA VHAGUDI

Mugudi:

- 1** U vhala bugu khulwane kana ya maledere madenya na kiłasi yothe khathihi na mudededzi / mugudisi na u thetshelesa na u tevhela musi mudededzi / mugudisi a tshi vhala bugu.
- 2** U ḥalutshedza muanewa muhulwane / dendele na muhumbulo muhulwane.
- 3** U rera nga ha thevhekano ya zwiwo, fhethuvhupo na zwiitisi na mvelelo.
- 4** U shumisa thebuļu ya zwi re ngomu, tsumbamafhungo (index) na nomboro dza masiačari musi a tshi ḥala mafhungomatsivhudzi.
- 5** U fhindula mbudziso dza ḥuṭhulamuhumbulo dza tshakatshaka zwi no kwama mañwalwa.
- 6** U shumisa mafhungomatsivhudzi a no bva kha mañwalwa a girafiki (mañwalwanyolo) sa tsumbo, mepe.
- 7** U wana na u shumisa zwiko zwa mafhungomatsivhudzi, sa tsumbo, nga ha vhathu vha re tshitshavhani na nga ha bugu dza ḥaiburari.
- 8** U shumisa maipfi a re khii na u shumisa ḥohwana kha u wana mafhungomatsivhudzi a re kha mañwalwa a si a khumbulelwa.

U ńWALA

Notsi dza mudededzi / mugudisi:

- *Kha vha shumise nyito dza u ńwala ha tshigwada kha u sumbedza maitele a u ńwala (u pulana, mvetomveto na u andadza).*
- *Kha vha ńee vhana fureme ya u ńwala i no ḥo vha thusa u ńwala zwiṭori zwavho.*

Mugudi:

- 1** U shela mulenzhe kha therisano ya u nanga ḥoho ine ya ḥo shumiswa kha u ńwala.
- 2** U ḥifhatela tshisiku tshawe tsha maipfi khathihi na ḥalusamaipfi ya ene muñe a tshi shumisa maledere a u ranga a maipfi.
- 3** **U ḥaphudza mishumo ya u ńwala, hu tshi katelwa u pulana, mvetomveto na u andadza:**
 - a** U ńwala tshiṭori tsha ene muñe kana tshiṭori tshi no ḥivhea kana mañwe-vho mañwalwa a vhutsila a re na mafhuno a fumi.
 - b** U ńwala pharagirafu dzi no swika nthihi i re na mafhuno a malo mbili dzi re na mafhuno a fumi dzi no fana na nyusi dzawe ene muñe kana tshiṭori tsha vhutsila.
 - c** U ńwala na u ola zwifanyiso zwi no sumbedzela tshiṭori tshi re buguni ya kiłasi ine a vha na mukovhe khayo.
 - d** U ńwala tsenguluso zwayo ya bugu.
 - e** U ńwala dayari ya vhege nthihi, a tshi dodomedza zwa mutsho na tshiteňwa tshithihi tshithihi tsha mafhungomatsivhudzi mañwe-vho
- 4** **U topola na u shumisa luambo nga ngona, hu tshi katelwa:**
 - a** Madzina, małaluli, maiiti, maładzisi.
 - b** U shumisa phendaluambo (girama) yo teaho ine ya vhalea nga vhańwe vha kona u pfectesa zwa zwa ńwaliwa.
 - c** U shumisa ndiivho yawe ya foniki na milayo ya mupelečo musi a tshi ńwala maipfi a songo ḥoweleaho.
 - d** Ndongazwiga zwa u vhala yo teaho: małederedanzi, zwitopo, zwiga zwa mbudziso, khoma, zwigagarukela na zwiđevhe.
 - e** U shumisa makhathi /zwifhinga zwo serekahalo nga ngona, sa ḥikhathi ḥa **ndi** ḥa **khou** na ḥikhathi ḥa **ndo** ḥa **khou**.

U thoma Rothini ya U guda Luambo (U vhala na U ñwala)

- Iñwe ya ndila dza khwiñesa dza u vha na vhuñanzi ha u shumisa zwavhuđi tshifhinga tsho avhelwaho lune vha funza zwikili zweđhe zwi re kha ATP, ndi u thoma rothini ya u guda luambo.
- Afho fhasi hu na rothihi ya vhege nga vhege ye ya anganywa (dzinginywa), ine vha nga i shumisa kha saikili ya vhege mbili.
 - Rothini iyi i shumisa TSHIFHINGA TSHI RE FHASISA kha Luambo lwa Hayani (awara dza 7.)
 - Heyi rothini yo itiwa uri i shumisee kha gireidi dzwođhe.

Rothini yo Anganywaho ya Vhege ya Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo

| DUVHA | TSHITENWA/TSHIPIDA | NYITO | TSHIFHINGA: GUTE | TSHIFHINGA: L&S | TSHIFHINGA: R&P | TSHIFHINGA: HW | TSHIFHINGA: W |
|------------------|-------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Musumbuluwo | U THETSHELESA NA U AMBA | Nyito dza orala. | Minete ya 15 | Minete ya 15 | | | |
| MUŃWALO | | U linga hu si ha fomala. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Uvhala na vhagudi. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UŃWALA | | Uńwala na vhagudi nau uńwala nga maga. | Minete ya 30 | | | Minete ya 30 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni / Uvhala nga tshigwada ha u tou sumbiwa ndila. | Minete ya 30 | | | Minete ya 30 | |
| Lavhuvhili | U VHALLA NA FONIKI | Kha vha funze mibvumi miswa na maiifi maswa. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| MUŃWALO | | Kha vha funze ledere liswa na maiifi maswa. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Uvhala na vhagudi. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni. | Minete ya 30 | | | Minete ya 30 | |
| Łavhuraru | U THETSHELESA NA U AMBA | Nyito dza orala. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Kha vha funze mibvumo miswa na maiifi maswa. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| MUŃWALO | | Kha vha funze ledere liswa na maiifi maswa. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UŃWALA | | Uńwala na vhagudi nau uńwala nga maga. | Minete ya 30 | | | Minete ya 30 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Ngđowendowye ya foniki/mibvumo. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Uvhala na vhagudi. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni. | Minete ya 30 | | | Minete ya 30 | |
| Łavhułanu | U THETSHELESA NA U AMBA | Nyito dza orala. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Ngđowendowye ya foniki. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Uvhala na vhagudi. | Minete ya 15 | | | Minete ya 15 | |
| UVHALA NA FONIKI | | Uvhala nga zwigwada u ya nga vhukoni. | Minete ya 30 | | | Minete ya 30 | |
| Awara dza 7 | | | Minete ya 45 | Awara dza 4 | | Minete ya 45 | Awara ya 1 |

Vha a kom a u zwi vhon a uri tshifhinga tshe tsha avhelwa tshiteriwa tshinwe na tshinwe tsho tea?

Nyito dzo Anganywaho dza Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (dzi no fusha ḥodea dza ATP)

- Ngauri hu tea u aluswa zwikili zwinzhi zwinzhi zwi no fana, u nga vha muhumbulo wavhuđi u ita nyito dzi no fana kana u yelana vhege iñwe na iñwe.
 - Hezwi zwi ita uri vha vhe na vhužanzi uri vha gudisa zwikili zwothe zwi no ḥodiwa nga ATP.
 - Zwi dovha hafhu zwa ita uri u funza na u guda zwi shume zwavhuđi, ngauri arali vhone na vhagudi vha vhuya vha ḥalukanya nyito idzi, a vha tshinyi tshifhinga vha tshi khou ḥalutshedza.
- Pułane i re afho fhasi i vha anganyela nyito dzo vhekanywaho nga sisiteme dzine vha nga dzi ita vhege iñwe na iñwe u itela u fusha ḥodea dza ATP.
- Hune ha tea u funziwa zwikili zwo tiwaho kana magudiswa o tiwaho (u ya nga ATP) nyito dza u funza izwi zwithu na dzone dzi tea u katelwa henefha.
- Mulaedza: Vhadededzi/Vhagudisi vha tea u shumisa nyito dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE he zwa tea.

| DUVHA | TSHITEÑWA | NYITO | NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO) |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Musumbuluwo | U THETSHELESA NA U AMBA | Nyito dza oraļa. | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha ḥivhadze therō. Kha vha funze maipfi a 3 a ḥivhaipfi ya therō. Kha vha funze luimbo kana tshidade. Vhagudi vha dzhenisa maipfi kha ḥalusamaipfi dza vhone vhañe. |
| | MUÑWALO | U linga hu si ha fomaļa. | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha ite u linga hu si ha fomaļa u itela u vhona arali vhagudi vha tshi kha q̄i elelwa mibvumo na maipfi e a funziwa kale. Kha vha ri vhagudi vha ḥwale maipfi a 10 a no bva kha ngudo dza foniki na kha maipfimadowelwa. Kha vha ite na u ḥola muñwalo – kuvhumbelwe kwa maledere, madanzi, zwikhala (mavhaka.) |
| | U VHALA NA FONIKI | U vhala na vhagudi THANGELAUVHALA. | <ul style="list-style-type: none"> Thangelauvhala. Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwi no bva kha tshitor. Kha vha ri vha ambe nga zwi no khou bvelela. Kha vha ri vha bvumbe (u humbulela.) Kha vha ri vha ḥaluse fhethuvhupo. |

| DUVHA | TSHITEŃWA | NYITO | NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO) |
|--------------------|--|--|--|
| Musumbuluwo | U ñWALA (Vhege ya 1 ya saikili) | U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga: U PULANA. | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha vhudze vhagudi vha ñwale ḥoho. • Kha vha vhudze vhagudi mushumo wa u ñwala we vhone vha vha nangela, tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a U ñwala tshiṭori tsha ene muñe kana tshiṭori tshi no ɖivhea kana mañwe-vho mañwala a vhutsila a re na mafhungo a fumi. b U ñwala pharagirafu dzi no swika nthihi i re na mafhungo a malo mbili dzi re na mafhungo a fumi dzi no fana na nyusi dzawe ene muñe kana tshiṭori tsha vhutsila. c U ñwala na u ola zwifanyiso zwi no sumbedzela mafhungo a rathi u swika kha a malo nga ḥoho tshiṭori tshi re buguni ya kiłasi ine a vha na mukovhe khayo. d U ñwala tsenguluso zwayo ya bugu. e U ñwala dayari ya vhege nthihi, a tshi dodomedza zwa mutsho na tshiteńwa tshithihi tsha mafhungomatsivhudzi mañwe-vho • Kha vha gudise vhagudi fomethe ya mifuda miswa ya mañwalwa zwi tshi rangela u ñwala • Kha vha sumbedze vhagudi uri vha PULANELA hani u ñwala vha tshi shumisa zwiṭirathedzhi zwe fhambanaho zwa thangelauñwala, tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a U amba na phathinara yanu. b U ita mapa wa muhumbulo. c U shumisa fureme ya u pulana. • Kha vha vhudze vhagudi uri vha ñwale pułane dza vhone vhañe (a hu kopeliwi zwa muñwe.) |
| | U ñWALA (Vhege ya 2 ya saikili) | U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga: U DZUDZANYA/ EDITHA. | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha ñwale mvetomveto yavho kha bodo. • Kha vha ñwale mutevhemułoli wa u editha kha bodo u re na zwiteńwa zwi tevhelaho: <ul style="list-style-type: none"> a Ndongazwiga zwa u vhala dzi re dzone: małederedanzi, zwitopokwa, zwiga zwa mbudziso na zwiđevhe. b Likhathi ḥa ndi na likhathi ḥa ndo ḥa khou. c Madzina, małaluli, maiiti na maładzisi. • Kha vha sumbedze vhagudi uri vha EDITHA hani zwe vha ñwala vha tshi shumisa mutevhemułoli (u ñwala ha tshigwada.) • Kha vha vhudze vhagudi uri vha vhale na u editha zwe vhone vhañe vha ñwala kana zwa phathinara yavho na u ḥea tsivhudzo. |

| DUVHA | TSHITEŃWA | NYITO | NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO) |
|-------------|--------------------------|---|---|
| Musumbuluwo | U VHALA NA FONIKI | U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE. | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha dzudze kiłasi yothe i te nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.) Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE. Kha vha vhidze tshigwada tshińtuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.) Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada. Kha vha ńee tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha lelele yavho. Kha vha thetselese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe |
| Łavhuvhili | U VHALA NA FONIKI | Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa. | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha shumise phurogireme ya foniki ya luambo lwavho, zwithu zwi tshi tou tevhekana (nga sisiteme) Kha vha funze kana vha ite ndovhololo ya mibvumo i no bva kha phurogireme ya foniki. Kha vha vha gudise u vhala maipfi ane a shumisa uyu mubvumo muswa na mibvumo ye ya funziwa kale (maipfi a no vhalea – u dikhoudea.) Kha vha vha sumbedze uri maipfi a a thukhulwa na u fhatiwa hani. Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE. |
| | MUŃWALO | Kha vha funze ledere liswa na maipfi maswa. | <ul style="list-style-type: none"> Ndi muhumbulo wavhuđi wa u ananya (metshisa) muńwalo na foniki. Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa ledere kana mubvumo ye vha guda (Gireidi ya 2 na 3 – muńwalo wa u pomba.) Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa maipfi na mafhungo ane a shumisa mubvumo uyo. Kha vha khakhulule kufarele kwa penisela kwa vhagudi, kudzulele, kuvhumbelwe kwa ledere, u sia zwikhala/mavhaka na saizi. Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE. |

| DUVHA | TSHITEŃWA | NYITO | NYITO DZO DZINGINYWAHO |
|------------|--------------------------|---|--|
| Łavhuvhili | U VHALA NA FONIKI | U vhala na vhagudi U VHALA HA U RANGA. | <ul style="list-style-type: none"> • U vhala ha U ranga. • Kha vha vhalele vhagudi tshičori vha tshi elela na u sumbedza u nyanyuwa. • Vha ite vha tshi ima uri vha ḥalutshedze arali zwi tshi ḥodea. • Kha vha sumbe na u ḥalutshedza zwitālusi zwa luambo, hu tshi kalelwa na: <ul style="list-style-type: none"> a Ndongazwiga zwa u vhala dzi re dzone: malederedanzi, zwitopokwa, zwiga zwa mbudziso na zwidēvhe. b Likhathi ḥa ndi na likhathi ḥa ndo ḥa khou. c Madzina, maṭaluli, maiiti na mađadzisi. • Musi u vhala ho no khunyelela, kha vha vhudzise mbudziso dzi tevhelaho: <ul style="list-style-type: none"> a Mbudziso dza ḥuṭhulamuhumbulo. |
| | U VHALA NA FONIKI | U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE. | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.) • Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE. • Kha vha vhidze tshigwada tshiṭuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana) • Kha vha vusuludze foniki na maipfimađowellwa vhe na tshigwada. • Kha vha ḥee tshigwada mařwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho. • Kha vha thetshelese mugudi muňwe na muňwe a tshi vhala e ethe. |

| DUVHA | TSHITEŃWA | NYITO | NYITO DZO DZINGINYWAHO |
|-----------|--------------------------------|---|--|
| Lavhurarū | U THETSHELESA NA U AMBA | Nyito dza oraļa | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha funze maipfi mararu a 3 a ɖivhaipfi ya therō. Kha vha imbe luimbo kana vha ite tshidade. Kha vha ite ińwe nyito ya oraļa, sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a U anganya (dzinginya) thandululo ya thaidzo i re kha līńwalwa. b Vhutsila ha U anetshela Zwiṭori – Kha vha ri vhagudi vhoṭhe vha ite zwiṭori zwa therō yavho vhone vhańe vha anetshele phathinara dzavho. c U ita mukumedzo wa oraļa. d U shumisa luambo kha u sedzulusisa na u ḥala, sa tsumbo: u anganya kana u dzinginya kuhumbulele kuńwe vho a tshi shumisa ‘arali’... ‘zwi amba uri’. e U anetshela tshiṭori tshipfufhi tshi re na puloto i sa kondi na vhaanewa vho fhambanaho. f U sengulusa, a vhambedza na u vhekanya mafhungomatsivhudzi a no fana na a kuļele kwa ḥwana na kwa ḥhoho. g U a thetshelesa na nyanyulwa nga miswaswo na thai. Vhagudi vha dženisa maipfi maswa kha ḥalusamaipfi dza vhone vhańe |
| | U VHĀLA NA FONIKI | Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha shumise phurogireme ya foniki ya luambo lwavho, zwithu zwi tshi tou tevhekana (nga sisiteme) Kha vha funze kana vha ite ndovhololo ya mibvumo i no bva kha phurogireme ya foniki. Kha vha vha gudise u vhala maipfi ane a shumisa uyu mubvumo muswa na mibvumo ye ya funziwa kale (maipfi a no vhalea – u dikhoudea) Kha vha vha sumbedze uri maipfi a a ḥukhulwa na u fhańjwa hani Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE |
| | MUŃWALO | Kha vha funze ḥedere līswa na maipfi maswa | <ul style="list-style-type: none"> Ndi muhumbulo wavhudji wa u ananya (metshisa) muńwalo na foniki Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa ḥedere kana mubvumo ye vha guda (Gireidi ya 2 na 3 – muńwalo wa u pomba) Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa maipfi na mafhungo ane a shumisa mubvumo uyo Kha vha khakhulule kufarele kwa penisela kwa vhagudi, kuzulele, kuvhumbelwe kwa ḥedere, u sia zwikhala/mavhaka na saizi Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE |

| DUVHA | TSHITEŃWA | NYITO | NYITO DZO DZINGINYWAHO |
|-----------|--|--|---|
| Lavhuraru | U ÑWALA (Vhege ya 1 ya saikili) | U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga MVETOMVETO | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha humbudze vhagudi nga ha mushumo wa u ñwala Kha vha ñwale pułane yavho kha bodo Kha vha ñwale fureme ya u ñwala kha bodo Kha vha sumbedze vhagudi kuitele kwa MVETOMVETO dza zwine vha khou ñwala (u ñwala ha tshigwada) Kha vha vudze vhagudi uri vha shumise pułane na muhanga (fureme) kha u ñwala mvetomveto dzavho vhone vhañe |
| | U ÑWALA (Vhege ya 2 ya saikili) | U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga U ANDADZA NA U NEKEDZA/KUMEDZA | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha humbudze vhagudi nga ha mushumo wa u ñwala Kha vha ñwale mvetomveto yavho i re na nzudzanyo (zwo edithiwaho) kha bodo ya tshoko Kha vha lavhelese hafhu mvetomveto Kha vha sumbedze vhagudi kuitele kwa u ANDADZA zwe vha ñwala nga u ñwalulula hu na vhudele hu si na vhukhakhi, na nga dzenisa nyolo/zwifanyiso Kha vha vhudze vhagudi vha andadze zwe vha ñwala vhone vhañe Kha vha vhudze vhagudi vha ḥalutshedze phathinara dzavho zwe vha ñwala – u vhalelana |
| | U VHALA NA FONIKI | U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe) Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE Kha vha vhidze tshigwada tshituku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana) Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada Kha vha ḥee tshigwada mañwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho Kha vha thetshelese mugudi muñwe na muñwe a tshi vhala e ethe |

| DUVHA | TSHITEŃWA | NYITO | NYITO DZO DZINGINYWAHO |
|---------|--------------------------|---|---|
| Łavhuńa | U VHALA NA FONIKI | Nđowendowé ya foniki. | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha vusuludze mibvumo mivhili ye ya funziwa kana u vusuludzwa / u dovhololwa nga Łavhuvhili na Łavhuraru. • Kha vha ite nyito ya foniki na kiłasi, sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a Kha vha vanganye/łanganye mibvumo i vhumble maipfi. b Kha vha ḥukhule maipfi a bve mibvumo. c Kha vha pađule maipfi a bve madungo. d Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE. |
| | U VHALA NA FONIKI | U vhala na vhagudi U VHALA HA VHUVHILI | <ul style="list-style-type: none"> • U vhala ha Vhuvhili • Kha vha vhalele vhagudi tshiṭori vha tshi elela na u sumbedza u nyanyuwa • Vho no fhedza u vhala, kha vha vhudzise mbudziso dzi no katela: <ul style="list-style-type: none"> a Thevhekano (ho bvelela mini u thoma, ha tevhela, tsha u fhedza.) b Fhethuvhupo (he tshiṭori tsha bvelela hone.) c Mihumbulo (no takadzwa nga / ni na muhumbulo ufhio nga / nz.) na u tikedza muhumbulo. d Vhuṭulamihumbulo (hu tshi katelwa zwiitisi na mvelelo.) • Kha vha ri vhagudi vha sike mbudziso dzavho vhone vhańe dzi no kwama tshibveledzwa/ mańwalwa, vha dzi vhudzise phathinara dzavho. |
| | U VHALA NA FONIKI | U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE. | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.) • Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE. • Kha vha vhidze tshigwada tshiṭuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.) • Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada • Kha vha qee tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho. • Kha vha thetselese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe. |

| DUVHA | TSHITENWA | NYITO | NYITO DZO DZINGINYWAHO |
|-----------|--------------------------------|------------------------|--|
| Łavhuraru | U THETSHELESA NA U AMBA | Nyito dza oraļa. | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha funze maipfi mararu a ɖivhaipfi ya therō • Kha vha imbe luimbo kana vha ite tshidade • Kha vha ite ińwe nyito ya oraļa, sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a Kha vha vhee vhagudi kha zwigwada vha ambe nga ha tshibveledzwa, vha tshi shumisa fureme (Ndo takalela... / A tho ngo takalela... / Ndi vhona u nga tshibveledzwa itsi tsho ńwalelwa u ...) b Vhutsila ha U anetshela Tshiṭori – Kha vha ri vhagudi vha shume nga zwigwada vha ite tshiṭori tsha therō ya tshigwada tshoṭhe. c U ita mukumedzo wa oraļa. d U shumisa luambo kha u sedzulusisa na u ḥala, sa tsumbo: u anganya kana u dzinginya kuhumbulele kuńwe vho a tshi shumisa ‘arali’... ‘zwi amba uri’. e U anetshela tshiṭori tshipfufhi tshi re na puloto i sa konǵi na vhaanewa vho fhambanaho. f U sengulusa, a vhambedza na u vhekanya mafhungomatsivhudzi a no fana na a kułele kwa ńwana na kwa ḥoho. g U a thetshelesa na u nyanyulwa nga miswaswo na thai. • Vhagudi vha džhenisa maipfi maswa kha ḥalusamaipfi dza vhone vhańe. |
| | U VHALA NA FONIKI | Nđowendowē ya foniki.. | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha vusuludze mibvumo mivhili ye ya funziwa nga Łavhuvhili na Łavhuraru, na mińwe mibvumo ye ya funziwa kha themo ino. • Kha vha ite nyito ya foniki na kiłasi, sa tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a Kha vha vanganye/ḥanganye mibvumo i vhumbe maipfi. b Kha vha ḥukhule maipfi a bve mibvumo na madungo. c Kha fhańe maipfi vha tshi shumisa mibvumo – ḥalamaiapfi. d Kha ńwale mafhungo a vhone vhańe vha tshi shumisa maipfi a foniki. e Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE. |

| DUVHA | TSHITEŃWA | NYITO | NYITO DZO DZINGINYWAHO |
|-----------|--------------------------|--|---|
| Lavhutānu | U VHALA NA FONIKI | U vhala na vhagudi THEVHELAUVHALA. | <ul style="list-style-type: none"> • Thevhelauvhala. • Kha vha ite nyito ya u sedza tshiṭori kha ḥevele ya vhudzivha, tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> a U toolola tshiṭori na phathinara – muńwe na muńwe kha phathinara idzi u anetshela tshipiqa tsha tshiṭori nga thevhekano yone. b U nweledza – mugudi muńwe na muńwe u u vhudza phathinara yawe uri tshiṭori tshi amba nga ha mini nga mafhungo a 2–3. c U ḥiita u nga u khou inthaviyuwa mubvumbedzwa wa tshiṭori lwa kholekhole. d U ita mukumedzo wa tshiṭori (u ḥekedza ha orała.) e U anetshela tshiṭori a tshi shumisa luambo lwa u ḥalutshedza, u amba nga zwanda na u shumisa u vinyuwa ha tshifhaṭuwo. f U bula vhudipfi na mihumbulo malugana na mańwalwa a ḥea zwiitisi. • Kha vha dzhenise maipfi na ḥalutshedzo kha ḥalusamaipfi. |
| | U VHALA NA FONIKI | U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHINWE | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha dzudze kiłasi yothe fhasi i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ḥehe.) • Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE. • Kha vha vhidze tshigwada tshiṭuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.) • Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada. • Kha vha ḥee tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho. • Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ḥehe. |

Vho zwi vhona uri rothini dzo shumisiwa kha tshiteñwa tshiñwe na tshiñwe? Kha vha sedze vha vhone arali ho dzenisiwa rothini dzothé:

NYITO DZA ORAŁA

- Musumbuluwo: Kha vha ḋivhadze therò, vha funze ḋivhaipfi, vha funze luimbo kana tshidade
Łavhuraru: Kha vha funze ḋivhaipfi, vha imbe luimbo kana vha ite tshidade, vha ite nyito iñwevhø.
Łavhučanu: Kha vha funze ḋivhaipfi, vha imbe luimbo kana vha ite tshidade, vha ite nyito iñwevhø.

FONIKI NA MUŃWALO

- Musumbuluwo: Kha vha ite u linga hu si ha fomała vha tshi ḥola nđivho ya foniki na muńwalo
Łavhuvhili: Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa; kha vha funze kuńwalele kwa małedere na maipfi.
Łavhuraru: Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa; kha vha funze kuńwalele kwa małedere na maipfi.
Łavhuča: Kha vha ite nyito ya nđowendowe ya u shumisa mibvumo ya foniki miswa yo funziwaho.
Łavhučanu: Kha vha ite nyito ya nđowendowe ya u shumisa mibvumo ya foniki miswa yo funziwaho.

U VHALA NA VHAGUDI

- Musumbuluwo: Thangelauvhala
Łavhuvhili: U vhala ha U ranga.
Łavhuča: U vhala ha Vhuvhili.
Łavhučanu: Thevhelauvhala.

U NWALA

- Vhege ya 1 Musumbuluwo: U pulana.
Vhege ya 1 Łavhuraru: Mvetomveto.
Vhege ya 2 Musumbuluwo: U dzudzanya.
Vhege ya 2 Łavhuraru: U andadza na U ḥekedza.

Izwi zwi a pfadza naa? Vha nga ita tshanduko ifhio?



Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila

Sa mudededzi / mugudisi wa vhuimo ha muteo, vhudifhinduleli havho vhuhulwane ndi u vha na vhutanzi uri vhagudi yothe vha a kona u vhala!

Dziñwe dza tsumbandila dzi sa kondi dzine vha nga tevhela dza u funza foniki ndi hedzi:

- 1 Kha vha vhe na vhutanzi uri vha na phurogireme ya foniki yo fhelelaho, ine ya katela mibvumo yothe ya luambo lwavho.**
 - Mibvumo ye ya funziwa kha Phorogireme ya Foniki ya NECT ya HL ya Tshivenda yo dzeniswa afho fhasi – kha vha pfe vho vhofholowa vha i shumise, kana vha shumise phurogireme iñwe na iñwe ye ya tiwa nga vundu (phurovintsi), tshitiriki kana tshikolo.
- 2 Kha vha shumise phurogireme yavho ya foniki hu na u tehekana ha zwithu (nga sisiteme). Kha mubvumo muñwe na muñwe:**
 - Kha vha vhe na vhutanzi uri vhagudi vha a kona u pfa mubvumo uyu, nahone vha a kona u u topola kha ipfi.
 - Kha vha funze vhagudi vhuska vhukati ha ledere na mubvumo – uri mubvumo u vhonala nga ndila de.
 - Kha vha ite nñowendowe ya u vanganya mubvumo na miñwe mibvumo vha tshi vhumba maipfi.
 - Kha vha vhale mañwalwa/zwibveledza zwi re na maipfi a no shumisa mubvumo uyu.
 - Tshifhinga tshothe, kha vha vusuludze mibvumo yothe ye ya funziwa.

Dziñwe dza tsumbandila dzi sa kondi dzine vha nga tevhela dza u funza u vhala ndi hedzi:

- 1** Kha vha vhekanye vhagudi kha zwigwada zwa u vhala zwa vhukoni hu no lingana.
- 2** Kha vha vhidze tshigwada tshiñwe na tshiñwe tshi vha whalele luthihi nga vhege.
- 3** Zwi tshi ña kha vhavhalu vha no khou kundelwa, kha vha lingedze u vha thetshelesa lu no swika luvhili kana luraru nga vhege.
- 4** Kha vha shumise mañwalwa o teaho levele – kha zwiñwe zwigwada, vha nga tea u vha thusa nga u vusuludza mibvumo na u fhaña maipfi.
- 5** Musi vha tshi khou shuma na tshigwada, kha vha thetshelesa musi mugudi muñwe na muñwe a tshi vhala o ima nga ethe.
- 6** Kha vha gudise vhagudi uri vha dzulele u bula maipfi ane vha si a qivhe – musi mugudi a tshi swika kha ipfi line a si kone u li vhala, kha vha mu thuse u li bula. Vha songo li pfuka kana vha vhidza muñwe ñwanauri a li vhale.
- 7** Nga tshifhinga tsha u vhala na vhagudi hu na u sumbiwa ndila, kha vha vhee vhagudi nga phere uri vha ite nyito dza u vhala vhe nga tshavho, vha tshi shumisa mañwalwa a no dikhoudea kana o teaho levele yavho (mañwalwa ane vha nga kona u a vhala ngauri vho no funziwa foniki na maipfimadowelwa.)

MULAEDZA:

- A hu na ‘manditi’ kana ‘tshilapuli’ musi vha tshi lingedza u thusa vhavhalu vhane vha khou kundelwa.
- Vha tea u wana tshifhinga tsha u shuma na vhagudi avha nga muthihi nga muthihi kana vhe kha zwigwada zwiñku misi yothe, zwi nga vha zwavhuđi rali zwi tshi nga itiwa ñuvha liñwe na liñwe.
- Vhagudi avha vha lila tshifhinga tshinzhzi tsha u ita ndowendowe dza nyito dza thalukanyo ya mibvumo u fana na avha vhañwe vha re kiñasini.
- Hoyu ndi muñwe wa mishumo i re na khaedu khulwanesa fhedzi u dovha wa vha mushumo u re na ndeme khulu wa mudededzi / mugudisi wa pfunzo ya muteo.

Phurogireme ya NECT ya Foniki: Tshivenda Luambo lwa Hayani

- Zwi na ndeme uri vha funze vhagudi mibvumo yothe ya luambo lwavho.
- Mibvumo ye ya funziwa kha phurogireme ya Foniki ya NECT yo dubekanyiwa kha mutevhe u re ngei fhasi – kha vha i shumise sa tsumbandila, vho vhofholowa.
- Nga nthani ha dwadze, vhunzhi ha vhana vho balelwa u funzwa foniki dzi re na ndeme.
- Kha vha wane uri ndi mibvumo ifhio ine vhagudi vha i divha na ine vha sa i divhe, vha shumise phurogireme iyi nga sisiteme, u itela u thivha tshifhinga tsha u guda tshe tsha lozwea.

Kha vha vhe na nzhele:

- ATP dza Gireidi ya 3 Themo ya 2 dzi buka uri vhagudi vha tea u divha:
 - U pfesesa uri maipfi a a shumisa mubvumo muthihi u tshi didovholola, tsumbo:
 - Ipfi **tshanda** li na mibvumo ya sumbe t-s-h-a-n-d-a. Mubvumo **a** u khou didovholola.
 - U kona u divha na u buka mañwe małedere a alifabete nga maanda a dzina lawe. Tsumbo: Dzina langa ndi pfi Ndifelani, li thoma nga lederedanzi '**N' fhedzi** li thoma nga mubvumo '**nd'**.
- Vha lingedze u vha na vhuñanzi uri vhagudi vhavho vha a divha mibvumo iyi.

| FONIKI DZA TSHIVENDA FONIKI | | | | U TOLA |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|--------|
| MUBVUMO WA FONIKI | MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA | | | |
| a | | | | |
| b | b-a-b-a = baba | b-aa = baa | | |
| e | e-b-a = eba | | | |
| m | m-a-b-a = maba | m-e-m-e = meme | m-e-m-a = mema | |
| o | o-m-o = omo | o-m-a = oma | o-m-b-a = ombo | |
| f | f-e-m-a = fema | f-o-m-o = fomo | f-a-m-a = fama | |
| u | u-b-a = uba | | | |
| l | l-a-l-a = lala | l-u-m-a = luma | l-e-m-a = lema | |
| i | i-m-a = ima | i-m-e-l-a = imela | i-l-a = ila | |
| g | g-a-g-a = gaga | g-u-m-a = guma | g-u-l-u = gulu | |
| h | h-u-m-a = huma | h-u-m-i = humi | h-o-l-a = hola | |
| d | d-a-d-a = dada | d-a-m-u = damu | d-e-m-e = deme | |
| đ | đ-u-l-a = đula | e-đ-e-l-a = edela | đ-a-b-a = đaba | |
| k | k-a-l-a = kala | k-u-m-a = kuma | k-e-l-a = kela | |
| p | p-a-l-a = pala | p-i-m-a = pima | p-a-t-a = pata | |
| n | n-a-k-a = naka | n-a-n-g-a = nanga | n-i-p-i = nipi | |
| ñ | ñ-a-m-a = ñama | ñ-u-l-a = ñula | ñ-o-k-a = ñoka | |
| ń | ń-a-l-a = ńala | g-o-ń-o-ń-o = gońońo | ń-e-n-a = ńena | |
| s | s-a-s-e = sase | s-e-m-a = sema | s-i-m-a = sima | |

| FONIKI DZA TSHIVENDA FONIKI | | | | U TOLA |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| MUBVUMO WA FONIKI | MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA | | | |
| t | t-a-t-a = tata | t-e-t-a = teta | t-o-t-a = tota | |
| w | w-a-w-e = wawe | w-i-n-a = wina | w-e-l-a = wela | |
| x | x-a-x-a-r-a = xaxara | x-o-x-o = xoxo | x-u-x-u-x-u = xuxuxu | |
| v | v-a-l-a = vala | v-u-l-a = vula | v-e-t-a = veta | |
| y | y-o-y-o = yo-yo | y-e-l-a-n-a = yelana | | |
| z | z-i-p-i = zipi | z-i-g-i-z-a-k-a = zigizaka | z-o-z-o = zozo | |
| r | r-e-m-a = rema | r-u-m-a = ruma | r-i-d-i-l-i = ridili | |
| zw | zw-e-l-a = zwela | zw-i-m-b-a = zwimba | zw-ie-n-d-a = zwienda | |
| bv | bv-u-m-a = bvuma | bv-i-s-a = bvisa | bv-a-n-i = bvani | |
| nd | nd-i-m-a = ndima | nd-e-m-e = ndeme | | |
| nd | nd-a-l-a = ndala | nd-e-vh-e = ndevhe | nd-i-l-a = ndila | |
| nt | nt-o-t-a = ntota | nt-e-n-d-a = ntenda | nt-a-m-a = ntama | |
| nw | m-i-nw-e = minwe | nw-i-s-a = nwisa | k-o-nw-a = konwa | |
| ng | ng-o-m-u = ngomu | t-a-ng-a = tanga | t-e-ng-a = tengia | |
| nk | nk-e-l-a = nkela | nk-u-l-a = nkula | nk-o-n-a = nkona | |
| vh | vh-a-l-a = vhala | vh-ea = vhea | vh-o-n-a = vhona | |
| dz | dz-u-l-a = dzula | dz-a-m-a = dzama | dz-i-m-a = dzima | |
| dw | g-o-dw-a = godwa | g-i-g-i-dw-a = gigidwa | | |
| dw | g-o-dw-a = godwa | vh-a-dw-a = vhadwa | k-o-dw-a = kodwa | |
| hw | hw-a-l-a = hwala | hw-i-vh-a = hwivha | | |
| gw | gw-e-l-a = gwela | gw-a-l-a = gwala | | |
| lw | lw-e-l-a = lwela | m-a-lw-a = malwa | | |
| ñw | a-ñw-a = anwa | | | |
| pw | pw-a-ł-u-l-a pwałula | m-a-pw-a-pw-a-l-a-l-a = mapwapwalala | | |
| mw | mw-e-mw-e-l-a = mwemwela | | | |
| sw | sw-a-y-a = swaya | sw-i-m-a = swima | sw-e-l-a = swela | |
| ńw | ńw-a-t-a = ńwata | ńw-e-n-d-a = ńwenda | ńw-a-vh-o = ńwavho | |
| łw | łw-e-l-a = łwela | łw-i-s-a = łwisa | łw-a = łwa | |
| kw | kw-e-t-a = kweta | kw-a-t-a = kwata | | |
| mb | mb-a-l-o = mbalo | mb-i-l-a = mbila | mb-u-l-a = mbula | |
| dy | dy-a-m-b-i-l-a = dyambila | dy-e-l-o = dyelo | | |
| ny | ny-a-l-a - nyala | p-o-ny-a - ponya | | |
| vh | vh-ea = vhea | vh-o-m-b-a = vhomba | vh-ia = vhia | |

| FONIKI DZA TSHIVENDA FONIKI | | | | U TOLA |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| MUBVUMO WA FONIKI | MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA | | | |
| nz | nz-a-m-b-o = nzambo | nz-ie = nzie | | |
| fh | fh-o-l-a = fhola | fh-a- <u>t</u> -a = fha <u>ta</u> | fh-i-r-a = fhira | |
| kh | kh-e-kh-e = khekhe | kh-u-h-u = khuhu | kh-o-kh-o = khokho | |
| th | th-a-th-a = thatha | th-o-l-a = thola | th-i-vh-a = thivha | |
| ph | ph-e-ph-o = phepho | ph-a-l-a = phala | ph-u-l-a = phula | |
| pf | pf-a-l-a = pfala | pf-u-m-a = pfuma | pf-e-l-a = pfela | |
| mm | mm-e = mme | mm-b-i-dz-a = mmbidza | mm-b-u-dz-a = mmbudza | |
| nnd | nnd-e-m-a = nndema | nnd-u-m-a = nnduma | nnd-i-l-e-l-a - nndilela | |
| nnd | nnd-i-vh-a = nn <u>d</u> ivha | nnd-e-l-a = nnd-e-l-a | nnd-a = nnd-a | |
| mv | mv-u-l-a = mvula | mv-e-l-e-l-e = mvelele | | |
| mmv | mmv-i-s-a mmvisa | mmv-a-l-e-l-a = mmvalela | | |
| tsh | tsh-i-k-o-l-o = tshikolo | tsh-e-n-a = tshena | tsh-o-vh-a = tshovha | |
| mbb | mbb-u-dz-a = mmbudza | mbb-a-n-g-i-s-e-n-i = mmbangiseni | mbb-o-n-i-s-e-n-i = mmboniseni | |
| ndz | ndz-u-m-b-a = ndzumba | ndz-e-mb-a = ndzemba | | |
| khw | khw-e-vh-a = khewha | khw-a-l-i = khwali | | |
| dzh | dzh-u-l-u = dzhulu | dzh-e-n-a = dzhena | dzh-ia = dzhia | |
| nhz | l-u-nzh-i = lunzhi | nhz-a-r-a = nhara | g-a-nzh-e = ganzhe | |
| nzw | nzw-e-l-u-l-e = nzwelule | nzw-ii! = nzwii! | | |
| nkhw | nkhw-a-l-a = nkhwala | nkhw-e-s-a = nkhwesa | nkhw-e-l-e-l-e-n-i = nkhweleleni | |
| pfh | pfh-e- <u>ñ</u> -e = pfhe <u>ñe</u> | pfh-a-l-a = pfhala | pfh-i-w-a = pfhiwa | |
| fhw | fh-u-fhw-a = fhufhwa | pfh-u-fhw-a = pfhufhwa | | |
| nyw | <u>t</u> -a-n-g-a-nyw-a = tanganywa | vh-e-k-a-nyw-a = vhekanywa | vh-o-fh-e-k-a-nyw-a = vhofhekanywa | |
| mphy | kh-o-mphy-u-th-a = khomphyutha | mphy-e = mphye | | |
| thy | thy-e-thy-e-n-y-ea = thyethyenyea | | | |
| uu | d-uu = duu | m-uu-n-g-a = muunga | m-uu-m-b-a = muumba | |
| oi | l-oi-w-a = loiwa | th-oi = thoi | p-oi-dz-a = poidza | |
| ue | m-ue-l-o = muelo | m-ue-dz-i = muedzi | m-ue-m-b-e = muembe | |
| ai | m-ai-t-e-l-e = maitele | ai-n-a- - = aina | w-ai-n-i = waini | |
| eu | dz-eu-l-a = dzeula | vh-eu-l-a = vheula | | |
| uo | m-uo-m-v-a = muomva | m-uo-k-i = muoki | | |
| ia | m-ia-n-o = miano | s-ia-n-a = siana | vh-ia = vhia | |

| FONIKI DZA TSHIVENDA FONIKI | | | | U TOLA |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| MUBVUMO WA FONIKI | MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA | | | |
| ou | kh-ou = khou | t-ou = tou | ʈ-o-l-ou = ʈolou | |
| ea | vh-ea = vhea | s-ea = sea | r-ea = rea | |
| ui | m-ui-l-a = muila | m-ui-n-g-a-m-e-l-i = muingameli | | |
| aa | m-aa-n-ɖ-a = maanda | s-aa-th-u = saathu | b-aa = baa | |
| ae | m-ae-l-e = maele | s-w-ae-l-a = swaela | M-ae-m – u = Maemu | |
| ɿ | ɿ-i-ʈ-o = ɿito | ɿ-e-ɿ-o = ɿelo | ɿ-e-l-a = ɿela | |
| tzh | tzh-e-m-a = tzhema | tzh-e-ʈ-a = tzhet̬a | | |
| iu | tsh-iu-l-u = tshiulu | m-iu-m-o – = miumo | m-iu-n-g-a = miunga | |
| ie | s-w-ie-l-a = swiela | dzh-ie-l-a = dzhiela | tsh-ie-n-g-e = tshienge | |
| oo | m-b-oo! = mboo! | tsh-o-ʈ-oo! = tshoʈoo! | | |
| ee | vh-ee = vhee | tsh-ee = tshee | s-ee – = see | |
| ii | ɿ-ii-vh-a = ɿivha | ɳ-ii = ɳii | | |



Muhanga wa Nzudzanyo na Ndondangudo

- Nzudzanyo na Ndondangudo ya kharikhulamu i no ḥo tevhela i shumisa rothini na nyito zwe zwa ṭalutshedzwa ngei nt̄ha.

DBE ATP

- Hu na Nzudzanyo na Ndondangudo dza 5 x dzi songo ḥwalwaho tshithu, dzine vha nga dzi shumisa kha u pulana na u londa (u ḥirekha) kufunzele kwa kharikhuļamu kha themo.
- Arali vha tshi zwi takalela, kha vha ḥiitele rothini na nyito dzavho vhone vhaṇe, fhedzi vha vhe na vhuṭanzi uri dzi tevhedza ḥodea dza CAPS na dza ATP.
- Vha kone u ḥiitela Nzudzanyo na Ndondangudo dzavho vhone vhaṇe dza kufunzele kwavho kwa kharikhuļamu kha Themo ya 2.

Vha elelwe, phurogireme yo dzudzanywaho ya u guda ya NECT Gireidi 1–3 Luambo lwa Hayani i a wanala na u daunuļoudiwa kha: www.nect.org.za

Thero ya 1:

| Nyito | Vhege ya 1 | U ṭola | Vhege ya 2 | U ṭola |
|----------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| ORALA | QIVHAIPFI: | | QIVHAIPFI: | |
| | LUIIMBO/TSHIDADE: | | NYITO DZINWE-VHO: | |
| | | | | |
| FONIKI | MIBVUMO: | | MIBVUMO: | |
| | | | | |
| MUNWALO | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | |
| | | | | |

| Nyito | Vhege ya 1 | U Ძola | Vhege ya 2 | U Ძola |
|---------------------------|--|--------|--------------------------|--------|
| U VHALA NA VHAGUDI | MAŅWALWA/TSHIBVELEDZWA: | | MANIWALWA/TSHIBVELEDZWA: | |
| | MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE): | | | |
| | NYITO YA THEVHELAUVHALA: | | | |
| U ÑWALA | THOHO NA MUSHUMO: | | THOHO NA MUSHUMO: | |
| GGR | NOTSI: | | NOTSI: | |

Thero ya 2:

| Nyito | Vhege ya 1 | U ṭola | Vhege ya 2 | U ṭola |
|---------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| ORALA | QIVHAIPFI: | | QIVHAIPFI: | |
| | LUIIMBO/TSHIDADE: | | NYITO DZINWE-VHO: | |
| | | | | |
| FONIKI | MIBVUMO: | | MIBVUMO: | |
| | | | | |
| MUNWALO | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | |
| | | | | |

| Nyito | Vhege ya 1 | U ťola | Vhege ya 2 | U ťola |
|---------------------------|--|--------|-------------------------|--------|
| U VHALA NA VHAGUDI | MAÑWALWA/TSHIBVELEDZWA: | | MANWALWA/TSHIBVELEDZWA: | |
| | MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE): | | | |
| | NYITO YA THEVHELAUVHALA: | | | |
| U ÑWALA | THOHO NA MUSHUMO: | | THOHO NA MUSHUMO: | |
| GGR | NOTSI: | | | |

Thero ya 3:

| Nyito | Vhege ya 1 | U ṭola | Vhege ya 2 | U ṭola |
|---------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| ORALA | QIVHAIPFI: | | QIVHAIPFI: | |
| | LUIIMBO/TSHIDADE: | | NYITO DZINWE-VHO: | |
| | | | | |
| FONIKI | MIBVUMO: | | MIBVUMO: | |
| | | | | |
| MUNWALO | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | |
| | | | | |

| Nyito | Vhege ya 1 | U Ქola | Vhege ya 2 | U Ქola |
|---------------------------|--|--------|--------------------------|--------|
| U VHALA NA VHAGUDI | MAŅWALWA/TSHIBVELEDZWA: | | MANIWALWA/TSHIBVELEDZWA: | |
| | MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE): | | | |
| | NYITO YA THEVHELAUVHALA: | | | |
| U ÑWALA | THOHO NA MUSHUMO: | | THOHO NA MUSHUMO: | |
| GGR | NOTSI: | | NOTSI: | |

Thero ya 4:

| Nyito | Vhege ya 1 | U ṭola | Vhege ya 2 | U ṭola |
|----------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| ORALA | QIVHAIPFI: | | QIVHAIPFI: | |
| | LUIIMBO/TSHIDADE: | | NYITO DZINWE-VHO: | |
| | | | | |
| FONIKI | MIBVUMO: | | MIBVUMO: | |
| | | | | |
| MUNWALO | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | |
| | | | | |

| Nyito | Vhege ya 1 | U Ქola | Vhege ya 2 | U Ქola |
|---------------------------|--|--------|--------------------------|--------|
| U VHALA NA VHAGUDI | MAŅWALWA/TSHIBVELEDZWA: | | MANIWALWA/TSHIBVELEDZWA: | |
| | MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE): | | | |
| | NYITO YA THEVHELAUVHALA: | | | |
| U ÑWALA | THOHO NA MUSHUMO: | | THOHO NA MUSHUMO: | |
| GGR | NOTSI: | | NOTSI: | |

Thero ya 5:

| Nyito | Vhege ya 1 | U ṭola | Vhege ya 2 | U ṭola |
|---------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| ORALA | QIVHAIPFI: | | QIVHAIPFI: | |
| | LUIIMBO/TSHIDADE: | | NYITO DZINWE-VHO: | |
| | | | | |
| FONIKI | MIBVUMO: | | MIBVUMO: | |
| | | | | |
| MUNWALO | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | | MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO: | |
| | | | | |

| Nyito | Vhege ya 1 | U ťola | Vhege ya 2 | U ťola |
|---------------------------|--|--------|--------------------------|--------|
| U VHALA NA VHAGUDI | MAÑWALWA/TSHIBVELEDZWA: | | MANIWALWA/TSHIBVELEDZWA: | |
| | MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE): | | | |
| | NYITO YA THEVHELAUVHALA: | | | |
| U ÑWALA | THOHO NA MUSHUMO: | | THOHO NA MUSHUMO: | |
| GGR | NOTSI: | | NOTSI: | |



Phurogireme ya U linga

U lingela U khwiñisa

- **Mutevhemuṭoli** u no ḋo tevhela u katela zwikili zwa ndeme zwa nyaluso ya **u vhala na u ḓwala (litheresi)** zwine vhagudi vhavho vha tea u zwi konesa kha vhuimo uhu kana luṭa.
- Hezwi ndi **zwikili zwihiwlwane zwa u vhala na u ḓwala** zwine **vhagudi vhothe vha tea u zwi wana** musi **Gireidi ya 3 i tshi khunyelela**.
- A huna ndila ya u khauledza kana i si kondi ya u londa ‘U lingela U khwiñisa’, kana ‘U linga ha Fomethivi’.
- U itela u vha thusa kha u ita izwi nga ndila i no vhuyedza, vha nga tama u ita zwi tevhelaho:
 - U ita **bugu ya u rekhoa u linga**, ine vha ḋo dzula vhe nayo tshifhinga tshoṭhe.
 - Bugu iy i tea u ḓwaliwa uri TSHIPHIRI.
 - Kha vha vhe na khethekanyo ya mugudi muñwe na muñwe** buguni iy.
 - Duvha ḥoṭhe, kha vha vhe na nzhele na kushumele kwa vhagudi, vha ite notsi dza zwine vha khou zwi vhone** malugana na zwikili izwi.
- Kha vha ḥogomele tshoṭhe **vhagudi vhane vha sa sumbedze mvelaphanda**, nahone **vha shume navho** u itela u tandulula na khaedu dzavho.

Mutevhemuṭoli: Luambo lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (FP)

| ZWIKILI ZWA NDANGO (EXECUTIVE FUNCTION) | ✓ |
|---|---|
| Mugudi: U tevhedza mikano na zwe zwa lavhelelw (ndavhelelo.) | |
| U a kona u langa nyanyuwo yawe/vhudipfi hawe. | |
| U a kona u shuma nga ethe. | |
| U a shumisana na vhañwe musi e kha tshigwada. | |
| U tou fombe kha mishumo na u i phetha nga tshifhinga tshi no ḥanganedzea. | |
| U a kona u elelw na u ḥuma zwe a guda kale na zwine a khou guda zwino. | |
| U a kona u thoma na u fhaṭa vhushaka havhuđi na vhañwe. | |
| U a kondelela khaedu – tendi u kundiwa. | |
| U THETSHELESA NA U AMBA | ✓ |
| Mugudi: U alusa na u shumisa ḥivhaipfi ine ya endeleta u serekana (u kondi.) | |
| U a tevhedza ndaela. | |
| U a vhudzisa mbudziso. | |
| U a fhindula mbudziso nga ndila kwayo, a tshi shumisa mafhungo ane a endeleta u serekana (u kondi.) | |
| U a shumisa zwikili zwo teaho zwa u hasaledza na u davhidzana. | |

| | |
|---|---|
| U ḥALUKANYA MIBVUMO NA FONIKI | ✓ |
| Mugudi: U a ḥukukanya maipfi a bva mibvumo yo imaho nga yothe a tshi tou i bula. | |
| U a vanganya mibvumo a vhumba maipfi a tshi tou a bula. | |
| U a kona u ḥalukanya na u vhala mibvumo yothe ye ya funziwa (u guda nga ha vhushaka ha ḥedere na mubvumo.) | |
| U a fhaṭa na u ḥukukanya maipfi o ḥwaliwaho a tshi shumisa mibvumo ye ya funziwa. | |
| U VHALA | ✓ |
| Mugudi: Tshifhinga tshothe, u a lingedza u dikhouda (u bula) maipfi maswa a tshi shumisa nđivho ya ḥedere na mubvumo. | |
| U a vhala zwibveledzwa (mañwalwa) zwi re kha bammbiri ja mishumo a tshi tou elela nahone a sa khakhi. | |
| U PFEESA | ✓ |
| <i>Kha Vhuimo ha Muteo, zwikili izwi zwi tea u fhaṭiwa musi wa U vhala na Vhagudi – musi mudededzi / mugudisi a tshi khou vhalela n̄tha zwibveledzwa zwi no kondza.</i> | |
| Mugudi: U sumbedza u ḥodou ḥivha na dzangalelo kha zwit̄ori zwa u vhala na vhagudi. | |
| U fhindula mbudziso dza vhuṭutulanyelelwa (<i>recall questions</i>) nga ngona. | |
| U ḥahisa mihibulo i no pfala na u i imelela musi a tshi fhindula mbudziso ya ‘nga’ni.’ | |
| U a nweledza zwiwo zwihiwane zwa zwit̄ori zwa u vhalela n̄tha. | |
| U vhudza vhañwe ndivho kana mulaedza wa zwit̄ori zwe zwa vhaliwa. | |
| U a kona u elelwa na u tuma zwit̄ori zwe zwa vhaliwa kale na zwine zwa khou vhaliwa zwino. | |
| MUÑWALO | ✓ |
| Mugudi: U fara penisela na tsha u ḥwala nga n̄dila yone – a tshi shumisa minwe miraru kha u fara. | |
| U a kona u sika małedere e a funziwa, a songo khakhea nahone a tshi vhalea. | |
| U ḥwala nga luvhilo lu no ḥanganedzea – u a kona u fhedza mushumo nga tshifhinga tsho tiwaho. | |
| U ḥWALA | ✓ |
| Mugudi: U shumisa u ḥwala kha u bvisela mihibulo yawe khagala (ha ḥwalululi/ha kopi.) | |
| U ḥwala nga ethe (u dženisa mbiluni zwiřirathedzhi zwa u ḥwala a zwi shumisa kha u khunyeledza mishumo ya u ḥwala.) | |
| U shumisa n̄divho yowe ya u anana ha ḥedere na mubvumo kha u ḥwala maipfi (muñwalo wa u disikela/wa ḥohoh yowe.) | |
| U vhalela vhañwe ngae zwe a ḥwala. | |

U linga Vhukoni

- Vha nga **diitela Mushumo wa U linga ha Fomała (FAT)** wa vhone vhaqne vha tshi tevhedza tsumbandila dze vha qnewa kha **Khethekanyo ya 4 yo Vusuludzwaho ya CAPS**.
- Tshiñwevho, hu na **sambula ya FAT ya Themo ya 2 i re afho fhasi**. Vha nga kha di shumisa *FAT*iyi yo tou ralo, kana vha i shandulela u i shumisa kiłasini yavho.
- Ho dzheniswa na ‘khadi ya tshikoro’ ine khayo vha nga dzhenisa mvelelo dza u lingiwa ha vhagudi ha tshiteñwa tshiñwe na tshiñwe tsha magudiswa.

U shumisa Rubiriki

- Rubiriki dici re afho fhasi dici tevhela zwiñalusi zwiñga zwa Ĺevele.
- Dzi dovha dza sumbedza tsumbandila dza u pima (u reitha) Ĺevele iñwe na iñwe.
- Zwiñwe hafhu, maraga yo avhelwa tshiñalusi tshiñwe na tshiñwe zwi tshi ya nga khethekanyo. Hezwi zwi sumbedzwa kha zwitange tsini na tshiñalusi.
- Vha nga shumisa zwipimi izwi kha u linga vhagudi vhavho nga ndila dzo fhambanaho, zwi tshi langwa nga vundu (phurovintsi) Ĺavho kana tshiñtiriki. Sa tsumbo:
 - a** Vha nga nanga u wana Ĺevele i re tshikati kana vhuimo wa nyito ya u linga.
 - b** Kana, vha nga nanga u ta maraga dzo teaho mugudi muñwe na muñwe.

Tsumbo:

- a** Mudededzi wa Peter who ita luswayo lwa tshifhambano kha zwe a kona u ya nga tshieli tsho tiwaho.
- b** Vha wana uri zwifhambano izwi zwo qalesa kha **ĽEVEĽE YA 2/KHA MPIMO WA TSHIKHALA TSHA 3–4**. Fhedzi-ha, u na tshikoro tshithihi tsha **ĽEVEĽE YA 1/KHA MPIMO WA TSHIKHALA TSHA 1–2**. Zwenezwo-ha, vha mu fha Vhuimo / **Mpimo (Rating) wa 3**.
- c** U bva afho, vha rekanya tshikoro tshawe u ya nga maraga dzo teaho tshieli tsho tiwaho. U wana maraga dza 5 kha dza 14, Musi vha tshi dici kovha nga 2, u wana maraga dza 2.5 dzine vha dici sendedza tsini kha Vhuimo / **Mpimo (Rating) wa 3**.

| RUBIRIKI | LEVELE YA 1 VHUIMO / MPIMO 1-2 | LEVELE YA 2 VHUIMO / MPIMO 3-4 | LEVELE YA 3 VHUIMO / MPIMO 5-6 | LEVELE YA 4 VHUIMO / MPIMO 7 |
|-----------------------|---|---|--|--|
| TSHIELI TSHA 1 | Mugudi u kona u anetshela zwipiða zwa tshiþori hu si na ndunzhendunzhe zwi kha thevhekano yo khakheaho. (1-2) | Mugudi u anetshela tshipiða tsha tshiþori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzhenisesa kana u siedza zwidodombedzwa zwinzhi. (3) X | Mugudi u anetshela vhunzhi ha tshiþori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzhenisesa kana u siedza zwidodombedzwa zwinzhi. (5-6) | Mugudi u anetshela tshiþori hu na thevhekano yone, fhedzi hu na zwidodombedzwa two linganaho zwi no ita uri tshiþori tshi pfale. (7) |
| TSHIELI TSHA 2 | Mugudi u anzela u ima, a tshi timatima na u dovhola maipfi kana mafurase. (1-2) | Mugudi u a ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima na u dovhola maipfi kana mafurase. (3-4) X | Mugudi u anetshela tshiþori nga u elela, a tshi ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima kana u dovhola maipfi kana mafurase. (5-6) | Mugudi u anetshela tshiþori nga u elela nahone a tshi difulufhela, a sa imi na u timatima kana u dovhola maipfi kana mafurase. (7) |
| TSHIELI TSHA 3 | A hu na u shandukisa khalo kana volumu kha ipfi ñawe, kana mugudi ha pfali. (1-2) X | Mugudi tshiñwe tshifhinga u a shandukisa khalo kana volumu kha ipfi ñawe, fhedzi a si tshifhinga tshoþhe tshine a zwi kona. (3-4) | Mugudi u a fhambanya khalo kana volumu kha ipfi ñawe musi a tshi vhala, ha swika hune zwa shumanyana. (5-6) | Mugudi u a fhambanya khalo kana volumu kha ipfi ñawe musi a tshi vhala, ha swika hune zwa shuma tshoþhe. (7) |

Tshandulelo

- Kha vha shandulule maraga u bva kha 14 vha i ise kha vhuimo / mpimo (rating) wa 1-7 nga u kovha nga 2.

Ri na fulufhelo ña uri tsumbandila iyi i do vha thusa

- Zwi na ndeme uri vha elelwe uri mishumo ya u linga iyi na ngona dza u rekanya zwi tou vha nyanganyelo fhedzi kana madzinginywa.
- Kha vha shumise þodea dza u linga dza vundu (phurovintsi) ña havho kana tshiþiki tsha havho.

| U Linga Vhukoni: Khadi ya Tshikoro | Madzina a Vhagudi | U thetshelesa na U amba | Nomboro ya Nyito ya U linga | U ñwala | Nyangaredzo |
|---|--------------------------|---|---|----------------|--------------------|
| | | ñwala tshitiori kana mañwalwa a vhutsila a mafhungo a no hovhelela fumi. U vhala na u dzudzanya zwe a tou ñwala ene muñe. | | 2.6 | |
| | | U vhumba (u ñwala) małedere małuku othe na małederedanzi othe nga ngona, zwo no tou vha malofhani, nga muñwalo wa u patekanya kana wa u pomba. | | 2.5 | |
| | | U sumbedza zwikili zwa u pfectesa, hu tshi katelwa u pfectesa Mbudzisotsititi (dzo lumbamaho), U bvumba/U humbulela, Thevhekano, Thahisamihumbulo na U thaþhuvha Mañwalwa | | 2.4 | |
| | | Foniki | U shumisa maipfimadivhiwa, foniki, tsenguluso ya zwivhumbeo na zwikili zwa u dikhouda zwi re ngomu ha mañwala. | 2.3 | |
| | | | U sika maipfi nga u shumisa muvanganyo wa themba. | 2.2 | |
| | | | U anetshela tshitiori a tshi shumisa luambo lwa u ɻalutshedza, u amba nga zwanda na u shumisa u vinyuwa ha tshifhaþuwo. U shela mulenzhe kha therisano. U a vhudzisa mbudziso. U sumbedza u pfela vhañwe vhuþungu. | 2.1 | |
| | | | | 1 | |
| | | | | 2 | |
| | | | | 3 | |
| | | | | 4 | |
| | | | | 5 | |
| | | | | 6 | |
| | | | | 7 | |
| | | | | 8 | |
| | | | | 9 | |
| | | | | 10 | |
| | | | | 11 | |
| | | | | 12 | |

Gireidi ya 3 Themo ya 2: Mushumo wa U linga ha Fomała wa Sambula

| 2.1: U THETSHELESA NA U AMBA | |
|------------------------------|--|
| TSHIPIKWA | <ul style="list-style-type: none"> • U ita mukumedzo wa orała a tshi ćalutshedza na u vhambedza tshithu (sumbedza u ćaluse.) |
| KUITELE | <ul style="list-style-type: none"> • Hezwi zwi nga itiwa tshifhinga tshińwe na tshińwe u bva kha Vhege ya 5 u swika kha Vhege ya 8. • Kha vha ite hezwi nga Łavhučanu ɿńwe na ɿńwe nga tshifhinga tsha Nyito ya Orała. • Kana nga tsha U vhala na Vhagudi: Nyito ya U vhala na Vhagudi, Thevhelauvhala. |
| NYITO | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha vhudze vhagudi vha ćilugisele u ćekedza ha orała (mukumedzo wa orała.) • Kha vha vha ćalutshedze uri vha će na tshińwe tshithu vho tshi no bva hayani tshire vha ćo amba nga hatsho. • Tsha u thoma, vha tea u amba uri itsi tshithu ndi mini, vha kona u tshi sumbedza kiłasi. • Tsha vhuvhili, vha tea u bula mushumo wa itsi tshithu. • Tsha vruraru, vha tea u ćalutshedza itsi tshithu malugana na saizi, tshivhumbeo na muvhala. • Tsha u fhedza, vha tea u vhambedza itsi tshithu na tshińwe malugana na: (hune zwa konadzea): saizi; tshivhumbeo; muvhala; u takalelea; mushumo; kushumele. • Vha nga ćea vhagudi fureme i tevhelaho uri vha tevhedze yone: <ul style="list-style-type: none"> • Tshithu tshanga ndi ... • Mushumo watsho ndi u ... • Ndi...(saizi, tshivhumbeo, muvhala) • Musi tshi tshi vhambedzwa na, tshi vha tshi ... • Kha vha vhudze vhagudi uri musi vha tshi ita mukumedzo wawho wa orała, vha tea u vha vho thoma vha ćilugisa, vha tea u pfala vha tshi amba, vha songo tima tima kana u dovholola. • Kha zwifhinga zwe vha vha khethela, kha vha vhidze vhagudi vha itele kiłasi mikumedzo ya orała ya zwithu zwavho. • Kha vha linge mugudi muńwe na muńwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi. |

| RUBIRIKI | ŁEVEŁE YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2 | ŁEVEŁE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4 | ŁEVEŁE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6 | ŁEVEŁE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA 7 |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| U ƊILUGISELA | Mugudi ha ngo ɗilugisela nahone zwi khagala uri u khou Ჰalutshedza ‘tshithu tshe a sokou Ჰangana natsho’. Mugudi u a konđelwa nga u shumisa fureme. (1-2) | Mugudi o ɗilugisela nahone o Ჰa na tshithu tshine a Ჰo tshi Ჰalutshedza. Mugudi u a konđelwa nga u vhambedza itsi tshithu na tshiñwe. (3-4) | Mugudi o ɗilugisela nahone o Ჰa na tshithu tshine a Ჰo tshi Ჰalutshedza. Mugudi u kona u vhambedza itsi tshithu na tshiñwe kha sia Ჰithihi u swika kha masia mavhili. (5-6) | Mugudi o ɗilugisela nahone o Ჰa na tshithu tshine a Ჰo tshi Ჰalutshedza. Mugudi u vhambedza itsi tshithu na tshiñwe kha masia a no fhira mavhili. (7) |
| KUSHUMISELE KWA IPFI | Ipfi Ჰa mugudi a Ჰi pfali. (1) | Ipfi Ჰa mugudi Ჰi anzela u pfala.(2) | Ipfi Ჰa mugudi Ჰi a pfala vhukuma. (3) | |
| U ELELA | Mugudi u anzela u tima tima, u ima tshifhinga tshilapfu, kana u dovhola vhunzhi ha zwine a amba. (1) | Mugudi u a ita a tshi tima tima tshiñwe tshifhinga, a ima tshiñwe tshifhinga, a dovhola zwiñwe zwa zwine a amba. (2) | Vhunzhi ha mukumedzo wa mugudi hu a elela, nahone hu na u tima tima, u ima kana u dovhola huthihi kana huvhili. (3) | Mukumedzo wa mugudi u a elela nahone u sumbedza a tshi difulufhela. (4) |

2.2: FONIKI

| | |
|------------------|--|
| TSHIPIKWA | <ul style="list-style-type: none"> Musi wa thesithe kana dikhithesheni, mugudi u peleta maipfi nga ngona a tshi shumisa ndivho ya foniki. |
| KUITELE | <ul style="list-style-type: none"> Hezwi kha vha zwi ite kha Vhege ya 7 kana ya 8, nga tshifhinga tsha ngudo ya foniki mafheleloni a vhege. |
| NYITO | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha ite thesithe ya maipfi a 12 o vhumbiwohlo nga pfalandothe dzi no tshimbila nga mbili mbili na themba mbili kana tharu dze dza funziwa kana u vusuludzwa kha Themo ya 2. U bva afho, kha vha sike fhungo ja dikhithesheni li re na maipfi a malo o vhumbiwohlo nga mibvumo yo tou khethelwaho Themo ya 2 fhedzi, sa tsumbo: maipfi a no shumisa tsh na a no shumisa tzh; maipfi a no shumisa pf na a no shumisa pjh. Kha vha vhudze vhagudi vha vusuludze maipfi othe a mupeleto e a funziwa kha themo iyi. Kha vha dzudze vhagudi uri vha nwale thesithe. Kha vha vha nee ndaela ya u nwala quvha na thohwana, na u nombora 1-6 kha lumeme lwa siatari, na 7-12 vhukati ha siatari. Tshi tevhelaho, kha vha vhidzelele maipfi a 12 a mupeleto Kha vha vhudze vhagudi uri vha nwale ipfi tshini na nomboro yo teaho, kana vha tale mutalo kha ipfi arali vha sa koni u li nwala. Tsha u fhedza, kha vha vhudze vhagudi uri vha nwale fhungo musi vhone vha tshi khou li dikhitheitha. Kha vha vhale fhungo ili luthihi, nga luvhilo lwo doweleaho u itela uri vhagudi vha kone u vha pfa. U bva afho, kha vha vhale ili fhungo nga zwipiadiqa, vha tshi nea vhagudi tshifhinga tsha u nwala maipfi Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi vha dici lulamise. Kha vha linge mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi. |

| RUBIRIKI | LEVEL YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2 | LEVEL YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4 | LEVEL YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6 | LEVEL YA 4 VHUIMO / MPIMO WA 7 |
|--|---|---|---|---|
| U VHUMBA MAIPFI NGA THEMBA NA PFALANDOTHE | Mugudi o kona u fhaña maipfi a re vhukati ha 0 na mararu. (1-2) | Mugudi o kona u fhaña maipfi a re vhukati ha maña na a rathi. (3-4) | Mugudi o kona u fhaña maipfi a re vhukati ha a 7 na a 9. (5-6) | Mugudi o kona u fhaña maipfi a re vhukati ha a 10 na a 12. (7) |
| DIKHITHESHENI | Mugudi o ita vhukhakhi vhuñanu kha u fhira kha fhungo ja dikhithesheni. (1-2) | Mugudi o ita vhukhakhi vhuraru u swika kha vhuñanu kha fhungo ja dikhithesheni. (3-4) | Mugudi o ita vhukhakhi vhuñanu kha fhungo ja dikhithesheni. (5-6) | Mugudi ho ngo ita vhukhakhi na vhuñanu kha fhungo ja dikhithesheni. (7) |

2.3: U VHALA

| | |
|------------------|--|
| TSHIPIKWA | <ul style="list-style-type: none"> U vhalela n̄ha zwi no bva buguni e kha ɻeveɻe yawe. U shumisa maipfimaðowelwa, foniki, na zwikili zwa tsenguluso ya tshivhumbeo na zwi re ngomu. U vhala hu na u elela ho no aluwaho. |
| KUITELE | <ul style="list-style-type: none"> Hezwi zwi nga itiwa tshifhinga tshiñwe na tshiñwe u thoma kha Vhege ya 6 u swika kha Vhege ya 8. Hezwi kha vha zwi ite nga tshifhinga tsha U vhala na Vhagudi Hu na U sumbiwa Ndila. |
| NYITO | <ul style="list-style-type: none"> Nga tshifhinga tsha ‘U vhala na Vhagudi Hu na U sumbiwa Ndila’ kha vha vhidze muraðo muñwe na muñwe wa tshigwada uri a ðe a vha vhalele e ethe. Kha vha ri mugudi a vhalele n̄ha zwi no bva kha mañwalwa o teaho ɻeveɻe yawe. Kha vha vhe na vhuñanzi uri mañwalwa aya a katela na maipfi a no vhalea (dikhoudia.) Kha vha linge muñwalo na kuñwalele kwa mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi. |

| RUBIRIKI | ɻEVEɻE YA 1 VHUIMO HA 1-2 | ɻEVEɻE YA 2 VHUIMO HA 3-4 | ɻEVEɻE YA 3 VHUIMO HA 5-6 | ɻEVEɻE YA 4 VHUIMO HA 7 |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| U ELELA | Mugudi u anzela u tima-tima musi a tshi khou vhala, u a fhumula musi a tshi swika kha maipfi ane a si a ðivhe kana a pfuka maipfi ane a si a ðivhe, nahone u a dovhola maipfi na mafurase. (1-2) | Mugudi u vhala a tshi ita a tshi ima tshifhinga tshilapfu ha a tshi tima-tima. Mugudi u na ‘zwikhala zwi no haka’ zwine a konðelwa u fhira khazwo. (3-4) | Mugudi u ita a tshi vhala a tshi kaðudza mutevhetsindo. Mugudi u a konðelwa nga maipfi magede (mañwe maipfi) na nga / kana nga zwivhumbeo zwa mafhungo. (5-6) | Mugudi u vhala a tshi elela na u ita a tshi awela. Mugudi u a kona u dikhakhulula musi a tshi vhala maipfi a no kondà na / kana zwivhumbeo zwa mafhungo. (7) |
| ZWIKILI ZWA U DIKHOUDA | Mugudi u ɯoda thikhedzo nnzhi ya foniki i no bva kha mudededzi / mugudisi uri a vhale ipfi ɯine a si ɯi ðivhe. Mugudi u a balelwu u ɯhukukanya maipfi a bva madungo kana mibvumo. Mugudi u ðivha maipfimaðowelwa / maipfimaanzi mañkuñuku.(1-2) | Mugudi u lingedza u shumisa foniki kha u vhala maipfi ane a si a ðivhe fhedzi u ɯoda thuso ya mudededzi / mugudisi. Mugudi u a kona u ɯhukukanya maipfi a bva madungo kana mibvumo a tshi thusiwa nga mudededzi / mugudisi. Mugudi u ðivha maipfimaðowelwa / maipfimaanzi manzhi. (3-4) | Mugudi u shumisa foniki na ɯhalusamadungo (syllabification) kha u bula maipfi ane a si a ðivhe, fhedzi tshiñwe tshifhinga u a ɯoda thuso ya u vanganya/ɯanganya mibvumo ya ita ipfi. Mugudi u ðivha maipfimaðowelwa / maipfimaanzi manzhi. (5-6) | Mugudi u shumisa foniki na ɯhalusamadungo (syllabification) kha u bula maipfi ane a si a ðivhe, nahone u a kona u vanganya/ɯanganya mibvumo ya ita ipfi. Mugudi u ðivha maipfimaðowelwa / maipfimaanzi oþhe e a funziwa manzhi. (7) |

2.4: U PFEESA

| | |
|------------------|---|
| TSHIPIKWA | <p>U thetshelesa mañwalwa a tou fombe khao u itela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U fhindula mbudziso dza ḫuṭhulamuhumbulo nga ha zwidodombedza zwa ḥiñwalwa. • U bvumba / u humbulela. • U dubekanya zwiwo nga thevhekano yone. • U ḫahisa muhumbulo. • U ḫathuvha. |
| KUITELE | <ul style="list-style-type: none"> • Hezwi zwi nga itwa tshifhinga tshiñwe na tshiñwe u bva kha Vhege ya 4 u swika kha Vhege 8. • Kha vha zwi ite nga ḫavhuṭanu ḥiñwe na ḥiñwe nga tshifhinga tsha Nyito ya Oraža: Therisano nga ha U vhala na Vhagudi kana ḫavhuṭanu ḥiñwe na ḥiñwe nga tshifhinga tsha nyito ya U vhala na Vhagudi: Thevhelauvhala. |
| NYITO | <ul style="list-style-type: none"> • Kha vha shumise tshiṭori tsha u vhala na vhagudi tsha vhege yo fhiraho. • Kha vha dzudze kiłasi i ite mushumo. • U bva afho, kha vha vhidze mugudi nga muthihi nga muthihi vha ḫe desikeni yavho vha vha linge. • Kha vha ri vhagudi vha fhindule mbudziso dza 1–2 dzi no kwama lushaka luñwe na luñwe lwa mbudziso dzi tevhelaho dzi no kwama mañwalwa: <p>Mbudzisotswititi</p> <p>1 Nnyi..?</p> <p>2 Mini...?</p> <p>3 Lini...?</p> <p>4 Hani...?</p> <p>5 Ngafhi...?</p> <p>U bvumba/ U humbulela</p> <p>1 Ni vhona u nga hu do bvelela mini tshi no tevhela? Ngani?</p> <p>2 Ni vhona u nga tshiṭori tshi ḫo fhelisa hani? Ngani?</p> <p>Thevhhekano ya zwiwo</p> <p>1 Ho bvelela mini mathomoni a tshiṭori?</p> <p>2 Ho bvelela mini magumoni a tshiṭori?</p> <p>3 Ho bvelela mini nga murahu ha musi ...?</p> <p>4 Ho thoma u bvelela zwifhio: ...kana...?</p> <p>U ḫahisa mihumbulo</p> <p>1 Ni na muhumbulo ufhio nga ... zwi tshi bva kha...?</p> <p>2 Ni vhona u nga...?</p> <p>3 Ndi nga mini ni tshi vhona u nga...? Ngani?</p> <p>Tsenguluso</p> <p>1 Ni vhona u nga zwo vha zwo tea u itiwa ngauralo? Ngani?</p> <p>2 Ni vhona u nga zwo vha zwo khakhea o zwi ita? Ngani?</p> <p>3 Ni nga ita tsenguluso ya zwiito (zwa mubvumbedza/muanewa)?</p> |

| RUBIRIKI | LEVELE YA 1 VHUIMO HA 1-2 | LEVELE YA 2 VHUIMO HA 3-4 | LEVELE YA 3 VHUIMO HA 5-6 | LEVELE YA 4 VHUIMO HA 7 |
|---|--|--|--|---|
| MBUDZISOTSWITITI NGA HA ZWIDODOMBEDZWA | Mugudi u kona u toolola tshidodombedzwa na tshithihi tsha tshiɔ̄ri a sa khakhi. (1) | Mugudi u a kona u toolola zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwa tshiɔ̄ri, a tshi tou vhudziska. (2) | Mugudi u a kona u toolola zwidodombedzwa zwoñhe zwa tshiɔ̄ri, a tshi tou vhudziska. (3) | Mugudi u a kona u topola zwidodombedzwa zwoñhe zwa tshiɔ̄ri nga u ɔ̄avhanya, a tshi elela nahone a sa khakhi. (4) |
| U BVUMBA (U HUMBULELA) | Mugudi u a konđelwa nga u bvumba lu no ɔ̄anganedzea, nahone ha koni u imelela phindulo yawe. (1) | Mugudi u kona u bvumba lu no ɔ̄anganedzea, nahone u a kona u imelela phindulo yawe. (2) | | |
| THEVHEKANO YA ZWIWO | Mugudi ha koni u tevhekana zwiwo zwi no bva kha mañwalwa nga ngona, naho a tshi khou thusiwa. (1) | Mugudi u a kona u tevhekana zwiwo zwi no bva kha mañwalwa nga ngona a tshi tou thusiwa. (2) | Mugudi u a kona u tevhekana zwiwo zwi no bva kha mañwalwa nga ngona a fhedzi zwi a mu dzhieles tshifhinga. (3) | Mugudi u a kona u tevhekana zwiwo zwi no bva kha mañwalwa nga u ɔ̄avhanya na nga ngona. (4) |
| U TAHISA MIHUMBULO | Mugudi u a kona u mbvumba nga ndila i no fusha nga ha mubvumbedzwa kana tshiñwe tshithu tshi re tshiɔ̄rini a tshi tou thusiwa. (1) | Mugudi u a kona u mbvumba nga ndila i no fusha nga ha mubvumbedzwa kana tshiñwe tshithu tshi re tshiɔ̄rini a sa thusiwi. (2) | | |
| TSENGULUSO | Mugudi u a konđelwa u sengulusa mubvumbedzwa kana tshiwo tshi no bva kha tshiɔ̄ri, naho a tshi khou thusiwa. (1) | Mugudi u kona u ita tsenguluso i no ɔ̄anganedzea ya mubvumbedzwa kana tshiwo tshi no bva kha tshiɔ̄ri a si khou thusiwa. | | |

2.5: MUŃWALO

| | |
|------------------|--|
| TSHIPIKWA | <ul style="list-style-type: none"> U vhumba (u ንwala) maledere małuku othe na malederedanzi othe nga ngona, zwo no tou vha malofhani. |
| KUITELE | <ul style="list-style-type: none"> Izwi kha vha zwi ite kha ngudo ya muńwalo ya nga Łavhuraru kha Vhege dza u swika kha Vheye ya 6 kana Vhege 7 u swika kha Vhege ya 8. |
| NYITO | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha ite ngudo dza muńwalo sa nga misi. Musi vhagudi vha tshi khou kopolola zwi re kha bodo, vhone kha vha mone na kiłasi vha tshi vha Ქola. Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi musi saikili ya u ንwala i tshi khunyelela. Kha vha linge muńwalo wa mugudi muńwe na muńwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi. |

| RUBIRIKI | LEVEŁE YA 1 VHUIMO HA 1-2 | LEVEŁE YA 2 VHUIMO HA 3-4 | LEVEŁE YA 3 VHUIMO HA 5-6 | LEVEŁE YA 4 VHUIMO HA 7 |
|----------------|---|---|--|--|
| MUŃWALO | <p>Mugudi u a konđelwa u ንwala nga vhudele na nga ngona kha muńwalo wa u gannđisa na wa u pomba. Muńwalo wawe a u anani siani ḥa saizi ya maledere, kuvhumbelwe kwa maledere małuku na małederedanzi ku anzela u vha kwo khakhea, zwikhala a zwi lingani. (1-2)</p> | <p>Mugudi u a konđelwa tshiñwe tshifhinga u ንwala nga vhudele na nga ngona kha muńwalo wa u gannđisa na wa u pomba. Muńwalo wawe u nga kha ḥi vha u sa anani siani ḥa saizi ya maledere, kuvhumbelwe kwa maledere małuku na małederedanzi ku anzela u vha kwo khakhea, kana zwikhala a zwi lingani tshiñwe tshifhinga ku vha kwo khakhea, kana zwikhala a zwi lingani tshiñwe tshifhinga. (3-4)</p> | <p>Mugudi u a nzela u ንwala nga vhudele na nga ngona kha muńwalo wa u gannđisa na wa u pomba. Muńwalo wawe u anzela u anana siani ḥa saizi ya maledere, kuvhumbelwe kwa maledere małuku na małederedanzi ku anzela u vha ku songo khakhea, zwikhala zwi a lingana. (5-6)</p> | <p>Mugudi u a nzela u ንwala nga vhudele na nga ngona kha muńwalo wa u gannđisa na wa u pomba. Muńwalo wawe u a anana siani ḥa saizi ya maledere, kuvhumbelwe kwa maledere małuku na małederedanzi ku vha ku songo khakhea, zwikhala zwi a lingana. (7)</p> |

2.6: U NWALA

| | |
|----------------|--|
| NDIVHO | <ul style="list-style-type: none"> U nwala tshiṭori kana maṇwalwa a vhutsila a mafhungo a no hovhelela fumi. U vhala na u dzudzanya zwe a tou nwala ene muṇe. |
| KUITELE | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha ite izwi khathihi na ngudo ya u nwala nga Łavhuraru, kha Vhege ya 6 kana Vhege ya 8. |
| NYITO | <ul style="list-style-type: none"> Kha vha funze ngudo dza u nwala sa nga misi. Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi musi saikiłi ya u nwala i tshi khunyelela. Kha vha linge muṇwalo na kuṇwalele kwa mugudi muṇwe na muṇwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi. |

| RUBIRIKI | LEVELE YA 1 VHUIMO HA 1-2 | LEVELE YA 2 VHUIMO HA 3-4 | LEVELE YA 3 VHUIMO HA 5-6 | LEVELE YA 4 VHUIMO HA 7 |
|---|--|--|---|---|
| U NWALA: ZWA ENE MUÑE | Muhumbulo u a konđa u pfeſeſea, a ſi mafhungo othe a no yelana na ḥoho. Kana muhumbulo a ſi wawe – u tou kopa tsumbo ya muđededzi. (1) | Muhumbulo u a pfeſeſea nahone ndi wawe, naho zwi tshi fana na zwa tsumbo ya muđededzi. Vhunzhi ha mafhungo vhu yelana na ḥoho. (2) | Muhumbulo ndi wa ene muñe nahone u bva khae. Mafhungo othe a yelana na ḥoho.(3) | Muhumbulo ndi wawe ene muñe, u bva khae wa dovhawa vha na vhutsila. Mafhungo othe a yelana na ḥoho. (4-5) |
| U NWALA: VHULAPFU NA TSHIVHUMBEO | Mugudi o nwala mafhungo a re fhasi ha a rathi. (1) | Mugudi o nwala mafhungo a rathi u swika kha a sumbe u swika kha maṇa a re one. (2) | Mugudi o nwala mafhungo a malo u swika kha a tahe a re one. (3) | Mugudi o nwala mafhungo a fumi a re one. (4-5) |
| U NWALA: NDONGAZWIGA | Mugudi u a konđelwa nga u shumisa mađederedanzi zwitopo, khoma na zwigagarukela tshifhinga tshothe nahone nga ngona, fhedzi u konđelwa nga u shumisa zwiñwe zwiga zwa u vhala. (1) | Mugudi u a kona u shumisa zwiga zwothe zwa u vhala zwe a funziwa, fhedzi u ita a tshi khakha tshiñwe tshifhinga. (2) | Mugudi u a kona u shumisa zwiga zwothe zwa u vhala zwe a funziwa nahone ha anzeli u khakha. (3) | Mugudi u a kona u shumisa zwiga zwothe zwa u vhala zwe a funziwa nahone ha anzeli u khakha. (4) |